



CENTROTRANS AD ISTOČNO SARAJEVO

ISTOČNO SARAJEVO, STEFANA NEMANJE 13

4 4 0 0 5 5 6 8 0 0 0 0



ANALIZA
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
za period 01.01. do 31.12.2024. godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Radana Puhalec

Broj dozvole CR-0066/25

Kontakt telefon 066/371-179

1. BILANS USPJEHA

PRIHODI

Ostvareni ukupan prihod u obračunskom periodu 2024. godini, iznosi: 2.299.000 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, SMANJENJE za 10.803 KM ili 0,5 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 2.248.863 KM, što je 97,8% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, poslovni prihodi imaju SMANJENJE za 20.871 KM ili 0,9 %.

P1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći prihodi su evidentirani na AOP 208 - Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu, u iznosu od 1.189.288 KM, što je 51,7% ukupnog prihoda.

-

P2 -Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na AOP 209 - Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu, u iznosu od 1.055.808 KM, što je 45,9% ukupnog prihoda.

-

P3 -Na trećem mjestu po veličini su prihodi evidentirani na AOP 259 - Ostali prihodi i dobici , od 50.115 KM, što je 2,2% ukupnog prihoda.


U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 10.048 KM ili 25,1 %.

P4 -Prihodi iskazani na AOP 218 - Ostali poslovni prihodi, od 3.767 KM, su 0,2% ukupnog prihoda.


U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 1.157 KM ili 44,3 %.

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2024		01.01. - 31.12.2023		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNI PRIHODI	2.248.863	97,8%	2.269.734	98,3%	99
2	FINANSIJSKI PRIHODI	22	0,0%	2	0,0%	1.100
3	OSTALI PRIHODI	50.115	2,2%	40.067	1,7%	125
4	UKUPNO PRIHODI	2.299.000	100,0%	2.309.803	100,0%	100

Uporedni pregled ukupnog prihoda 2024 i 2023.g.




Pregled strukture ukupnih prihoda 2024.godine



Pregled ostvarenih prihoda po veličini u periodu 01.01. - 31.12.2024.godine

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2024	
		Iznos: KM	%
0	1	3	4
1	AOP 208 - Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	1.189.288	51,7%
2	AOP 209 - Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	1.055.808	45,9%
3	AOP 259 - Ostali prihodi i dobici	50.115	2,2%
4	AOP 218 - Ostali poslovni prihodi	3.767	0,2%
5	AOP 241 - Pozitivne kursne razlike	22	0,0%
6	-	-	0,0%
7	UKUPNO PRIHODI	2.299.000	100,0%

Grafički prikaz strukture prihoda po veličini u obračunskom periodu 01.01. - 31.12.2024



RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2024. godini, iznose: 2.358.518 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, **POVEĆANJE** za 121.392 KM ili 5,4 %.

U obračunskom periodu 2024. godine, **POSLOVNI RASHODI** iznose 2.350.050 KM, što je 99,6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju **POVEĆANJE** za 173.606 KM ili 8 %.

R1 -U obračunskom periodu 2024. godine, najveći rashodi su na poziciji AOP 224 - Troškovi bruto plata i bruto naknada plata, u iznosu od 879.140 KM, što je 37,3% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima **POVEĆANJE** za 229.261 KM ili 35,3 %.

R2 -Na drugom mjestu po veličini su rashodi koji su evidentirani na AOP 222 - Troškovi goriva i energije, u iznosu od: 707.920 KM, što je 30% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima **SMANJENJE** za 85.357 KM ili 10,8 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini, rashodi koji su evidentirani na, AOP 226 - Troškovi proizvodnih usluga, od: 316.295 KM, što je 13,4% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima **POVEĆANJE** za 674 KM ili 0,2 %.

R4 -Dalje slijedi, AOP 229 - Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme, od: 155.504 KM, što je 6,6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima **POVEĆANJE** za 43.479 KM ili 38,8 %.

R5 -Rashodi iskazani na, AOP 221 - Troškovi materijala, od: 137.523 KM, su 5,8% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima **POVEĆANJE** za 118 KM ili 0,1 %.


R6 -Rashodi iskazani na, AOP 234 - Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa), od: 87.755 KM, su 3,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima **SMANJENJE** za 14.697 KM ili 14,3 %.


Pregled strukture ostvarenih rashoda

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2024		01.01. - 31.12.2023		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNI RASHODI	2.350.050	99,6%	2.176.444	97,3%	108
2	FINANSIJSKI RASHODI	5.818	0,2%	23.416	1,0%	25
3	OSTALI RASHODI	2.650	0,1%	37.266	1,7%	7
4	UKUPNO RASHODI	2.358.518	100,0%	2.237.126	100,0%	105

Uporedni pregled rashoda za 2024 i 2023.g.




Pregled strukture ukupnih rashoda 2024. godine



Pregled ostvarenih troškova i rashoda po veličini 01.01. - 31.12.2024.godine

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2024	
		Iznos KM	%
0	1	3	4
1	AOP 224 - Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	879.140	37,3%
2	AOP 222 - Troškovi goriva i energije	707.920	30,0%
3	AOP 226 - Troškovi proizvodnih usluga	316.295	13,4%
4	AOP 229 - Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	155.504	6,6%
5	AOP 221 - Troškovi materijala	137.523	5,8%
6	AOP 234 - Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	87.755	3,7%
7	AOP 225 - Troškovi ostalih ličnih primanja	53.948	2,3%
8	AOP 235 - Troškovi poreza	10.928	0,5%
9	AOP 245 - Rashodi kamata	5.817	0,2%
10	AOP 270 - Ostali rashodi i gubici	2.650	0,1%
11	Ostali rashodi	1.038	0,0%
12	UKUPNO RASHODI	2.358.518	100,0%


Grafički prikaz strukture rashoda po veličini u periodu 01.01. - 31.12.2024.godine



Pregled ostvarenih prihoda, rashoda i dobit u periodu 2024 i 2023.godini

R. br.	Pozicija	01.01. - 31.12.2024		01.01. - 31.12.2023		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0		2	3	4	5	6
1	UKUPNO PRIHODI	2.299.000	-3862,7%	2.309.803	-3880,8%	100
2	UKUPNO RASHODI	2.358.518	-3962,7%	2.237.126	-3758,7%	105
3	BRUTO DOBIT (GUBITAK)	(59.518)	100,0%	72.677	-122,1%	(82)

Grafički prikaz ostvarenih prihoda, rashoda i dobit u periodu 2024 i 2023. godini



2. BILANS STANJA

STALNA IMOVINA

Nabavna vrijednost raspoložive stalne imovine na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 2.550.813 KM, ispravka vrijednosti je: 1.738.403 KM, što znači da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 68,2%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 812.410 KM, što je u odnosu na 01.01.2024. godine POVEĆANJE za 324.773 KM.

A1 -Najveća neto vrijednost stalne imovine iskazana je na: AOP 011 - Postrojenja i oprema od 617.645 KM, što je 76% ukupnih stalnih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 185.147 KM ili 42,8 %.

TEKUĆA (OBRтна) IMOVINA

Tekuća (obrtна) imovina na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 412.558 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2024. godine, POVEĆANJE, za 5.285 KM ili 1,3%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 409.916 KM, imaju koeficijent obrtaja 5,61 i vrijeme vezivanja od 65 dana.

A2 -Najveća tekuća imovina je evidentirana na: AOP 047 - Kupci u zemlji, u iznosu od 191.702 KM, što je 46,5% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 12,46 i vrijeme vezivanja od 29 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova imovina imaju POVEĆANJE, za 14.527 KM ili 8,2 %.

A3 -Na drugom mjestu je tekuća imovina: AOP 048 - Kupci iz inostranstva, u iznosu od 135.486 KM, što je 32,8% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 16,72 i vrijeme vezivanja od 22 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju SMANJENJE, za 3.976 KM ili 2,9 %.

A4 -Na trećem mjestu je tekuća imovina iskazana na: AOP 038 - Zalihe materijala, u iznosu od 56.820 KM, što je 13,8% ukupnih tekućih sredstava, imaju koeficijent obrtaja 48,01 i vrijeme vezivanja od 8 dana.
U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 17.873 KM ili 45,9 %.

Zalihe

Ukupne zalihe na dan 31.12.2024. godine iznose: 57.957 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 15.032 KM ili 0,4 %, imaju koeficijent obrtaja 45,58 i vrijeme vezivanja od 8 dana.

Najveće zalihe nalaze se na AOP 038 - Zalihe materijala, u iznosu od: 56.820 KM, imaju koeficijent obrtaja 48,01 i vrijeme vezivanja od 8 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za 17.873 KM ili 45,9 %.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose: 332.584 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 15.097 KM ili 4,8 %, imaju koeficijent obrtaja 7,07 i vrijeme vezivanja od 51 dana.

Najveća potraživanja su: AOP 047 - Kupci u zemlji, u iznosu od: 191.702 KM, imaju koeficijent obrtaja 12,46 i vrijeme vezivanja od 29 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju POVEĆANJE, za 14.527 KM ili 8,2 %.

Na drugom mjestu, po veličini, su potraživanja iskazana na: AOP 048 - Kupci iz inostranstva, u iznosu od 135.486 KM, imaju koeficijent obrtaja 16,72 i vrijeme vezivanja od 22 dana.



U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju SMANJENJE, za 3.976 KM ili 2,9 %.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Iskazani iznos gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine, u iznosu: 18.848 KM, je SMANJENJE za 1.384 KM ili 6,8 %, u odnosu na 01.01.2024. godine, ima koeficijent obrtaja 117,7 i vrijeme vezivanja od 3 dana.

Pregled pozicija AKTIVE bilansa stanja, po veličini, na dan 31.12.2024. godine.

R. br.	Pozicija	31.12.2024		
		Iznos KM	%	%
0	1	3	4	5
1	AOP 011 - Postrojenja i oprema	617.645	76,0%	50,4%
2	AOP 010 - Građevinski objekti	116.405	14,3%	9,5%
3	AOP 009 - Zemljište	67.416	8,3%	5,5%
4	AOP 012 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	10.944	1,3%	0,9%
5	-	-	0,0%	0,0%
6	-	-	0,0%	0,0%
7	UKUPNO STALNA SREDSTVA	812.410	100,0%	66,3%
8	AOP 047 - Kupci u zemlji	191.702	46,5%	15,6%
9	AOP 048 - Kupci iz inostranstva	135.486	32,8%	11,1%
10	AOP 038 - Zalihe materijala	56.820	13,8%	4,6%
11	AOP 061 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18.848	4,6%	1,5%
12	AOP 046 - Kupci – povezana pravna lica	3.746	0,9%	0,3%
13	Ostala tekuća (obrtna) sredstva	5.956	1,4%	0,5%
14	UKUPNO TEKUĆA - OBRтна SREDSTVA	412.558	100,0%	33,7%
15	UKUPNO AKTIVA	1.224.968		100,0%




Pregled prosječno korištenih tekućih sredstava u obračunskom periodu 2024. godine. (po strukturi)

R. br.	Pozicija	PROSJEČNA TEKUĆA SREDSTVA	%	kl. obrtaja	Dani vezivanja
0	1	3	4	5	6
1	Potraživanja	325.036	79,29%	7,1	52
2	Zalihe	50.441	12,31%	45,6	8
3	Gotovina -novčana sredstva	19.540	4,77%	117,7	3
4	PROSJEČNO KORIŠTENA TEKUĆA SREDSTVA	409.916	100,00%	5,8	63

Pregled prosječno korištenih tekućih sredstava u obračunskom periodu 2024. godine. (po veličini)

R. br.	Pozicija - po veličini	PROSJEČNA TEKUĆA SREDSTVA	%	kl. obrtaja	Dani vezivanja
0	1	3	4	5	6
1	AOP 047 - Kupci u zemlji	184.439	45,0%	12,5	29
2	AOP 048 - Kupci iz inostranstva	137.474	33,5%	16,7	22
3	AOP 038 - Zalihe materijala	47.884	11,7%	48,0	8
4	AOP 061 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	19.540	4,8%	117,7	3
5	AOP 046 - Kupci - povezana pravna lica	2.023	0,5%	1.136,4	0
6	Ostala tekuća (obrotna) sredstva	18.557	4,5%	123,9	3
7	PROSJEČNO KORIŠTENA TEKUĆA SREDSTVA	409.916	100,0%	5,6	65



2.3. KAPITAL

Kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2024. godine, iznosi: 553.129 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE 342.740 KM ili 162,9 %.

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 46,7% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije manji od 50%.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na AOP 103 - Akcijski kapita, u iznosu od: 612.058 KM, što je 110,7% ukupnog kapitala U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na AOP 120 - Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva, u iznosu od: 363.907 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za 360.362 KM ili 10165,4 %.

2.4. OBAVEZE (ZADUŽENOST)

#N/A

Na dan 31.12.2024. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 53,3% raspoložive aktive. Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

O1 -Najveće obaveze evidentirane su na AOP 158 - Dobavljači u zemlji, u iznosu od: 247.418 KM, što je 39,1% ukupnih obaveza i 20,9% ukupno raspoložive imovine.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 37.706 KM ili 13,2 %.

O2 -Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na AOP 159 - Dobavljači iz inostranstva, u iznosu od: 132.377 KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 24.288 KM ili 22,5 %.

O3 -Na trećem mjestu su obaveze evidentirane na AOP 157 - Dobavljači – povezana pravna lica, od: 88.455 KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.


U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 24.119 KM ili 37,5 %.

O4 -Zatim slijedi AOP 162 - Obaveze za plate i naknade plata, od: 75.439 KM, što je 0% ukupnih obaveza i 0% ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 10.991 KM ili 17,1 %.

Pregled pozicija PASIVE bilanca stanja, po veličini, na dan 31.12.2024. godine

R. br.	Pozicija	31.12.2024		
		Iznos KM	%	%
0	1	3	4	5
1	AOP 103 - Akcijski kapita	612.058	110,7%	51,6%
2	AOP 120 - Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	363.907	65,8%	30,7%
3	AOP 129 - Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	246.420	80,7%	37,7%
4	AOP 130 - Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	62.789	11,4%	5,3%
5	AOP 126 - Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	45.167	8,2%	3,8%
6	Ostalo iz kapitala	(977.212)	-176,7%	-82,4%
7	UKUPNO KAPITAL - VLASTITA SREDSTVA	553.129	100,0%	46,7%
8	AOP 158 - Dobavljači u zemlji	247.418	39,1%	20,9%
9	AOP 159 - Dobavljači iz inostranstva	132.377	20,9%	11,2%
10	AOP 157 - Dobavljači – povezana pravna lica	88.455	14,0%	7,5%
11	AOP 162 - Obaveze za plate i naknade plata	75.439	11,9%	6,4%
12	AOP 150 - Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	61.005	9,7%	5,1%
13	Ostalo iz obaveza	27.412	4,3%	2,3%
14	UKUPNO OBAVEZE - ZADUŽENOST	604.106	100,0%	53,3%
15	UKUPNO PASIVA	1.185.235		100,0%



3. POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji likvidnosti

Stopa TEKUĆE likvidnosti =	$\frac{\text{tekuća imovina}}{\text{kratkoročne obaveze}}$	X 100 =		
2024 =	$\frac{412.558}{611.815}$	X 100 =	67,43%	SMANJEN
2023 =	$\frac{407.273}{603.225}$	X 100 =	67,52%	

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, društvo je imalo 67,43 KM tekućih sredstava, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 67,52 KM tekućih sredstava.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 0,1%

Smatra se da je omjer tekućih sredstava i kratkoročnih obaveza od 2:1 ili 200% optimalan za većinu društava. Ako društvo ima brz obrt zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, ovaj odnos može biti i niži, ali nikako ne bi trebao biti ispod 1:1 ili 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

Stopa UBRZANE likvidnosti =	$\frac{\text{novac} + \text{potraživanja}}{\text{kratkoročne obaveze}}$	X 100 =		
2024 =	$\frac{351.432}{611.815}$	X 100 =	57,44%	POVEĆAN
2023 =	$\frac{337.719}{603.225}$	X 100 =	55,99%	

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 57,44 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 55,99 KM novčanih sredstava i potraživanja.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 2,6%

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi minimalno 100% ili više, odnosno kratkoročne obaveze ne bi smjele biti veće od zbira novca i potraživanja. Moćni su izuzetci, ovisno o djelatnosti. Ovaj pokazatelj uglavnom koriste banke i drugi kreditori, a služi kao

upozorenje na opasnost da dužnik neće moći izmiriti svoje obaveze u roku dospijeća. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći od 100 i ima tendenciju povećanja.

Stopa TRENUTNE likvidnosti =		$\frac{\text{novac}}{\text{kratkoročne obaveze}}$	X 100 =	
2024 =	$\frac{18.848}{611.815}$	X 100 =	3,08%	SMANJEN
2023 =	$\frac{20.232}{603.225}$	X 100 =	3,35%	

Na dan 31.12.2024.godine za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 3,08 KM novčanih sredstava, 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 3,35 KM u novčanim sredstvima.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 8,1%

Pokazatelj trenutne likvidnosti je omjer trenutno raspoloživih novčanih sredstava i ukupnih tekućih obveza. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa finansijske stabilnosti =		$\frac{\text{stalna imovina}}{\text{kapital + dugoročne obaveze}}$	X 100 =	
2024 =	$\frac{812.410}{573.420}$	X 100 =	141,68%	SMANJEN
2023 =	$\frac{487.637}{291.685}$	X 100 =	167,18%	

Na dan 31.12.2024. preduzeće je sa 141,68 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), 31.12.2023. godine, za ovu namjenu imalo je 167,18 KM.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 15,3%

Ovaj pokazatelj bi trebao iznositi maksimalno 100% ili manje od 100%. Smanjenje ovog pokazatelja je pozitivna tendencija, jer znači da se dio tekuće imovine finansira iz dugoročnih izvora čime se stvaraju pretpostavke za finansijsku stabilnost preduzeća.

Pokazatelji zaduženosti

Stopa zaduženosti =		$\frac{\text{ukupne obaveze}}{\text{ukupna poslovna imovina}}$	X 100 =	
2024 =	$\frac{632.106}{1.224.968}$	X 100 =	51,60%	SMANJEN
2023 =	$\frac{684.521}{894.910}$	X 100 =	76,49%	

Na dan 31.12.2024.godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 51,6% ili sa 632.106 KM. 31.12.2023. godine, zaduženost je bila 76,49%.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 32,5%

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere se koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji je procenat imovine nabavljen tuđim sredstvima odnosno zaduživanjem. Što je veći omjer duga i imovine, veći je finansijski rizik, a što je manji, niži je finansijski rizik. U pravilu stopa zaduženosti bi trebala biti manja od 50%, ili maksimalno 50%. Pokazatelj je bolji ako je stopa manja i ima tendenciju smanjenja.

Pokazatelji vlastitog finansiranja

Stopa vlastitog finansiranja =		$\frac{\text{kapital}}{\text{ukupna imovina}}$	X 100 =	
2024 =	$\frac{553.129}{1.224.968}$	X 100 =	45,15%	POVEĆAN
2023 =	$\frac{210.389}{894.910}$	X 100 =	23,51%	

Na dan 31.12.2024. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 45,15% ili sa 553.129 KM. 31.12.2023. godine, vlastito finansiranje je bila 23,51%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 92,1%

Stopa vlastitog finansiranja govori kojim omjerom vlastito finansiranje učestvuje u poslovanju. Pokazatelj je bolji što je stopa veća od 50% i da ima tendenciju povećanja, jer to znači da se finansiranje vrši vlastitim izvorima više od 50% i ima pozitivnu tendenciju.

Stopa pokrića I Zlatno bankarsko pravilo	=	glavnica (kapital) stalna imovina	X 100 =		
2024 =		$\frac{553.129}{812.410}$	X 100 =	68,08%	POVEĆAN
2023 =		$\frac{210.389}{487.637}$	X 100 =	43,14%	

Na dan 31.12.2024. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 68,1% ili sa 553.129 KM. 31.12.2023. godine, vlastito finansiranje stalne imovine je bila 43,1%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 57,8%

Stopa pokrića I - Zlatno bankarsko pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz vlastitih izvora. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Stopa pokrića II Zlatno bilansno pravilo	=	glavnica (kapital) + dugoročne obaveze stalna imovina	X 100 =		
2024 =		$\frac{573.420}{812.410}$	X 100 =	70,58%	POVEĆAN
2023 =		$\frac{291.685}{487.637}$	X 100 =	59,82%	

Na dan 31.12.2024. godine, stalna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava i dugoročnih obaveza sa 70,6% ili sa 573.420 KM. 31.12.2023. godine, finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora je bila 59,8%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 18%

Stopa pokrića II - Zlatno bilansno pravilo nalaže ročnu usklađenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje stalne imovine iz dugoročnih izvora. Vrijednost ovog pokazatelja ne bi trebala biti manja od 100%. Pokazatelj je bolji ako je procenat veći i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji ekonomičnosti

Stopa ekonomičnosti =	ukupan prihod ukupni rashodi	X 100 =		
2024 =	$\frac{2.299.000}{2.358.518}$	X 100 =	97,48%	SMANJEN
2023 =	$\frac{2.309.803}{2.237.126}$	X 100 =	103,25%	

U 2024. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 97,48 KM prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 103,25 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 5,6%

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Stopa ekonomičnosti prodaje =	poslovni prihodi poslovni rashodi	X 100 =		
2024 =	$\frac{2.248.863}{2.350.050}$	X 100 =	95,69%	SMANJEN
2023 =	$\frac{2.269.734}{2.176.444}$	X 100 =	104,29%	

U 2024. godini, za svakih 100 KM poslovnih rashoda, preduzeće ostvari 95,69 KM poslovnih prihoda. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnih rashoda ostvarilo je 104,29 KM poslovnih prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 8,2%

Pokazatelj ekonomičnosti prodaje mjeri odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. U pravilu stopa ekonomičnosti bi trebala biti veća od 100%, odnosno što je veća, to se više prihoda ostvari po jedinici rashoda. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja.

Pokazatelji profitabilnosti

$$\begin{aligned} \text{Bruto marža profita (gubitka)} &= \frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}} \times 100 = \\ 2024 &= \frac{(68.115)}{2.299.000} \times 100 = -2,96\% \quad \text{SMANJEN} \\ 2023 &= \frac{72.298}{2.309.803} \times 100 = 3,13\% \end{aligned}$$

U 2024. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari -2,96 KM bruto dobiti (gubitka). U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 3,13 KM bruto dobiti (gubitka). Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 194,7%

Bruto marža profita (gubitka) stavlja u odnos bruto dobit ili gubitak s ukupnim prihodom. Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.

$$\begin{aligned} \text{Bruto marža profita (gubitka)} &= \frac{\text{dobit (gubitak) od poslovne aktivnosti}}{\text{poslovni prihodi}} \times 100 = \\ \text{od poslovne aktivnosti} & \\ 2024 &= \frac{(101.187)}{2.248.863} \times 100 = -4,50\% \quad \text{SMANJEN} \\ 2023 &= \frac{93.290}{2.269.734} \times 100 = 4,11\% \end{aligned}$$

U 2024. godini, za svakih 100 KM poslovnih prihoda, preduzeće je ostvarilo -4,5 KM dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM poslovnog prihoda ostvarilo je 4,11 KM bruto dobiti (gubitka) od poslovne aktivnosti. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 209,5% Pokazatelj je bolji ako je stopa veća i ima tendenciju povećanja. U slučaju gubitka stopa je negativna.